

Kabo ya nako ya Dipalo:

Diura di le supa di abetswe dipalo ka beke kgaoganyo e e latelang e tshithintswe go nna ya tiro ya letsatsi

Ka beke: Diura di le 7

Ka letsatsi 1 ura 24 metsotso × 5 = 7 diura (Kgotsa 1 ura 30 metsotso letsatsi le letsatsi, le ura ka beke). Ela thoko diura di le 7 tsa go ruta Dipalo ka beke

1. Tirwana ya phaposi yotlhe:

- Go bala, Dipalo tsa tlhogo (tshobokanyo ya kgopolo)
- Thuto ya kgopolo e ntshwa
- taolo ya phaposi (kabelo ya ditiragalo tse di ikemetseng)

5 metsotso + 10 metsotso
20 metsotso

2. Setlhopha se se ikemetseng se se tsepamedisitsweng dithutiso le Tirwana e e itirelwang ke barutwana

(Tsenyeletso ya pharologanyo ya thuto ya kgopolo e ntshwa - tiro ya molomo, tiragatso le tirokwalo letsatsi le letsatsi)
Morutabana a nne le kitso e ntsi go dira lenaneo la go thathlobela go ithuta, go itsise thuto le thutotlaleletso

24 × 2 ditlhopha = 48 metsotso

Lebelela tshithinyo ya thulaganyo ya go ruta ka ditlhopha e e latelang.

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano
Setlhopha 1 le 3	Setlhopha 2 le 3	Setlhopha 1 le 3	Setlhopha 2 le 3	Thuto ya phaposi yotlhe.

Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1(3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9(4 malatsi)	Beke 10(3malatsi)
Setlhogo sa CAPS	Malatsi a le mararo a ntlha a diritswe tshedimose tso ya barutwana le go kwadisa thathobho ya iketleletso le ipaakanyo ya mophato wa ntlha (Grade 1 Readiness Assessment) (RA)	DIPALO MATSHWAO LE DIKGOLAGANO:		DIPALO MATSHWAO LE DIKGOLAGANO:		DIPALO MATSHWAO LE DIKGOLAGANO:		DIPALO MATSHWAO LE DIKGOLAGANO:		Poeletso ya kgweditharo 1
		<ul style="list-style-type: none"> • Bala didiriswa • Go balela-pele le go balela morago • Matshwaopalo le mainapalo • Tlhalosa,bapisa le go rulaganya didiriswa • Ditogamaano tsa go rarabolola dipalo mo boemong jo bo riling 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala didiriswa • Go balela-pele le go balela morago • Bala o dirisa dipalotlalo • Tlhalosa, bapisa le go rulaganya didiriswa • Tlhalosa, bapisa le go rulaganya dipalo • Ditogamaano tsa go rarabolola dipalo mo boemong jo bo riling • Go kgobokanya le go kgaoganya (mo boemong jo bo riling) • Go tlhakanya le go ntsha 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala didiriswa • Go balela-pele le go balela morago • Bala o dirisa dipalotlalo • Tlhalosa,bapisa le go rulaganya didiriswa • Tlhalosa,bapisa le go rulaganya dipalo • Ditogamaano tsa go rarabolola dipalo mo boemong jo bo riling • Go kgobokanya le go kgaoganya (mo boemong jo bo riling) • Go tlhakanya le go ntsha 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala didiriswa • Go balela-pele le go balela morago • Tlhalosa,bapisa le go rulaganya didiriswa • Tlhalosa,bapisa le go rulaganya dipalo • Ditogamaano tsa go rarabolola dipalo mo boemong jo bo riling • Go kgobokanya le go kgaoganya (mo boemong jo bo riling) • Go tlhakanya le go ntsha 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala didiriswa • Go balela-pele le go balela morago • Tlhalosa,bapisa le go rulaganya didiriswa • Tlhalosa,bapisa le go rulaganya dipalo • Ditogamaano tsa go rarabolola dipalo mo boemong jo bo riling • Go kgobokanya le go kgaoganya (mo boemong jo bo riling) • Go tlhakanya le go ntsha 				
		Boalo le Popego		Dipaterone, tioriso le Alejebera		Dipaterone, tioriso le Alejebera		Dipaterone, tioriso le Alejebera		
		<ul style="list-style-type: none"> • Maemo, kitsiso le dipono • Didiriswa tsa tekanotlhakoretharo/ mathakoretharo (3D) 		<ul style="list-style-type: none"> • Dipaterone tsa jeometeri 		<ul style="list-style-type: none"> • Dipaterone tsa jeometeri • Dipaterone tsa Dipalo 		<ul style="list-style-type: none"> • Dipaterone tsa jeometeri • Dipaterone tsa Dipalo 		
		TEKANYO		Boalo le Popego		TEKANYO		TEKANYO		
		<ul style="list-style-type: none"> • Nako 		<ul style="list-style-type: none"> • Maemo, kitsiso le dipono • Didiriswa tsa tekanotlhakoretharo/ matlhakoretharo (3D) 		<ul style="list-style-type: none"> • Nako • Boima / Bokete 		<ul style="list-style-type: none"> • Nako 		
				TEKANYO		GO DIRA KA TSHEDIMOSE TSO YA DIPALO				
				<ul style="list-style-type: none"> • Nako 		<ul style="list-style-type: none"> • Kgobokanya le go tthaola didiriswa • Bapisa/Tshwantshisa didiriswa tse di tshaotsweng di kgobokantswe • Buisana le go bega ka ga didiriswa tse di tshaotsweng di kgobokantswe 				

2021 LENAANE LA THUTO LA NGWAGA LA DIPALO

Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1(3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9(4 malatsi)	Beke 10(3malatsi)	
<p>Diteng, dikgono le dikgopolo</p> <p>• Ditemoso le tsamaiso malebana tshiamelo tihatlhobo ya mophato wa nthla (Grade 1 Readiness Assessment) (RA)</p> <p>• Tihatlhobo ya tshiamelo segolo ke tiragatso</p> <p>• Leba ka kelotlhoko/ithut kaedi ya morutabana le go dirisa seporeshiti/ pampiri phatthalatso ya go tshwaya RA</p> <p>• Kwala/Rekota tse di tihaelang/ diphatlha malebanale go ruta le go ithuta go tswa mo tshedimosetsong e e teng mo seporeshiti/ pampiri phatthalatso ya mophato oo o neetsweng</p> <p>• Dira tseo di tla thiba/go tswala/ go fedisa tse di tihaelang/ dikgoreletsi /diphatlha tsa go ruta.</p> <p>• Dirisa tshedimosetso e e sekasekilweng go natlafatsa le go rotloetsa go ruta</p> <p>Boeletsa,kitso le maitemogelo</p>	<p>Dipalo Matshwao le Dikgolagano:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fopholetsa le go bala ka botshepegi, ka bonnye didiriswa go fitlha ka 5 	<p>Dipalo Matshwao le Dikgolagano</p> <ul style="list-style-type: none"> Fopholetsa le go bala ka botshepegi, ka bonnye didiriswa go fitlha ka 10 	<p>Dipalo Matshwao le Dikgolagano</p> <ul style="list-style-type: none"> Fopholetsa le go bala ka botshepegi, ka bonnye didiriswa go fitlha ka 10 	<p>Dipalo Matshwao le Dikgolagano</p> <ul style="list-style-type: none"> Fopholetsa le go bala ka botshepegi, ka bonnye didiriswa go fitlha ka 10 	<p>Dipalo Matshwao le Dikgolagano</p> <ul style="list-style-type: none"> Fopholetsa le go bala ka botshepegi, ka bonnye didiriswa go fitlha ka 10 	<p>Dipalo Matshwao le Dikgolagano</p> <ul style="list-style-type: none"> Fopholetsa le go bala ka botshepegi, ka bonnye didiriswa go fitlha ka 10 	<ul style="list-style-type: none"> Tekanyo ya bokgoni e thusa go dira gore baithuti ba akanya sentle Re dirisa go lekanya le go apaya, go reka, nako, sekgala Mafoko aa latelang a botlhokwa: ka nnang/ bokanaka, ka tshwarang/lekanag, gaufi le, jalo jalo 	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 20 	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 20 	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 20 	
	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 10 	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 10 	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 15 	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 15 	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 15 	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 15 	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 15 	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 20 	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 20 	<ul style="list-style-type: none"> Go balela-pele le go balela morago ka bongwe go tloga ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 1 le 20 	
	<p>Dipalo Matshwao le Dikgolagano:</p> <p>Dipalo tsa tlhogo : Go bala go fitlha go 5. Tirwana e abetswe metsotso e le 10. Nna tlhaga le netefaletso ka diikarabo tsa baithuti di thoka poeletso le tiragatso e e agang/godisang kitso ya moithuti/ morutwana.</p>										
	<ul style="list-style-type: none"> Rulaganya setlhophsa sa dipalo tse o di neetsweng / tlhophilweng magareng ga1 - 5 Rulaganya go tloga ka e nnye go fitlha ka e kgolo le go tloga ka e kgolo go fitlha ka e nnye 	<ul style="list-style-type: none"> Rulaganya sete ya dipalo e e neetsweng e e tlhophilweng magareng ga 1-5 Rulaganya go tloga ka e nnye go fitlha ka e kgolo le go tloga ka e kgolo go fitlha ka e nnye 	<ul style="list-style-type: none"> Rulaganya sete ya dipalo e e neetsweng e e tlhophilweng magareng ga 1-5 Baya didiriswa mo moleng go tloga ka ya nthla go ya go ya lesome kgotsa ya nthla go fitlha ka ya bofelo sekao: ya nthla, ya bobedi, ya boraro..... Bo lesome. 	<ul style="list-style-type: none"> Tlhalosa le gorulaganya didiriswa tse di kgobokantsweng go tloga ka tse dintsi go ya go tse di mmalwa le go tloga go tse dintsi Tsholetsa didiriswa tse tharo o botse gore ke sefe se se tlang pele,morago . Se sefe sese ntsi ka bongwe kgotsa sesennye ka bongwe. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Rulaganya dipalo tse di neetsweng (1-5) tlhalosa gore ke sefe se se ntsi ka bongwe kgotsa sesennye ka bongwe</i> Tshwara nne (4) kopa ba balele ko pele goya ko go lesome10 	<ul style="list-style-type: none"> Tshwantshanya dipalo tsa go tloga 1-5 mme o bue gore ke efe e e fetang /e ntsi kgotsa e nnye 	<ul style="list-style-type: none"> Rulaganya sete ya dipalo e e neetsweng e e tlhophilweng. Tshwantshanya dipalo tsa go tloga 1-5 mme o bue gore ke efe e e fetang /e ntsi kgotsa e nnye 	<ul style="list-style-type: none"> Rulaganya sete ya dipalo e e neetsweng e e tlhophilweng. Tshwantshanya dipalo tsa go tloga 1-5 mme o bue gore ke efe e e fetang /e ntsi kgotsa e nnye 	<ul style="list-style-type: none"> Tlhalosa,bapis a le go rulaganya didiriswa go fitlha ka 20 Kwala letshwaopalo go tloga ka 1 le go fitlha 20 Bapisa letshwaopalo go tloga ka 1 le go fitlha 5 Rarabolola didipalofoko mo tirisong le go tlhalosa tharabololo ya gago ya dipalo tse di akaretsang go tlhakanya le go ntsha ka dikarabo tse di fitlhang go 5. 		

2021 LENAANE LA THUTO LA NGWAGA LA DIPALO

Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1(3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9(4 malatsi)	Beke 10(3malatsi)
	<p>kitso a kgweditharo 3 le kgweditharo 4 ya Mophato R</p>	<p>Tharabololo ya dipalofoko di le mo tirisong le go tthalosa tharabololo ya gagwe ya dipalo e e akaretsang tlhakanyo, go ntsha, mme dikarabodi fitlhe mo go 5</p> <p>Mekgwa e e farologanen lemaano a dithusathuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithusathuto tse di angwang, sekao, dibadisi Ditshwantsho go thala palogotlhe ya kgang Melapalo e e tshegetswang 		<p>Tharabololo ya dipalofoko di le mo tirisong le go tthalosa tharabololo ya gagwe ya dipalo e e akaretsang tlhakanyo, go ntsha, mme dikarabodi fitlhe mo go 5</p> <p>Mekgwa e e farologanen lemaano a dithusathuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithusathuto tse di angwang, sekao, dibadisi Ditshwantsho go thala palogotlhe ya kgang Melapalo e e tshegetswang ka dithusathuto tse di angwang, sekao, bala dibaga 		<p>Tharabololo ya dipalofoko di le mo tirisong le go tthalosa tharabololo ya gagwe ya dipalo e e akaretsang tlhakanyo, go ntsha, mme dikarabodi fitlhe mo go 5</p> <p>Mekgwa e e farologanen lemaano a dithusathuso</p> <ul style="list-style-type: none"> go dirisa didiriswa le molapalo. 		<p>Tharabololo ya dipalofoko di le mo tirisong le go tthalosa tharabololo ya gagwe ya dipalo e e akaretsang tlhakanyo, go ntsha, mme dikarabodi fitlhe mo go 5</p> <p>Mekgwa e e farologanen lemaano a dithusathuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithusathuto tse di angwang, <ul style="list-style-type: none"> dibadisi Thala ditshwantsho dirisa molapalo 		
		<p>Go tlhakanya le go ntsha/tlosa go fitlha ka 5(Palelo e e seng mo tirisong).</p> <p>Mekgwa e e farologanen lemaano a dithusathuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithusathuto tse di angwang, sekao, dibadisi Ditshwantsho go thala palogotlhe ya kgang Go dirisa didiriswa le molapalo Ikatiso kgolagano ya dipalo tse di fitlhang go 3 	<ul style="list-style-type: none"> Go tlhakanya le go ntsha/tlosa go fitlha ka 5(Palelo e e seng mo tirisong) <p>Mekgwa e e farologanen lemaano a dithusathuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithusathuto tse di angwang, sekao, dibadisi Ditshwantsho go thala palogotlhe ya kgang Go dirisa didiriswa le molapalo Ikatiso kgolagano ya dipalo tse di fitlhang go 3 <p>Tshameka motshameko wa go kgotlhokgotisa le go kgaoganya (shake and break games).</p>	<p>Go tlhakanya le go ntsha/tlosa go fitlha ka 5 (Palelo e e seng mo tirisong)</p> <p>Mekgwa e e farologanen lemaano a dithusathuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithusathuto tse di angwang, sekao, dibadisi Go dirisa didiriswa le molapalo <ul style="list-style-type: none"> Ikatiso kgolagano ya dipalo tse di fitlhang go 4 	<p>Go tlhakanya le go ntsha/tlosa go fitlha ka 5 (Palelo e e seng mo tirisong)</p> <p>Mekgwa e e farologanen lemaano a dithusathuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dirisa didiriswa le molapalo. Ikatiso kgolagano ya dipalo tse di fitlhang go 5 					
			<p>Dipaterone, tioriso le Alejebera Dipaterone tsa jeometeri</p> <p>Kopolola le go ataloso</p> <ul style="list-style-type: none"> Kopolola le go atolosa dipaterone tse di bonolo o dirisa: <ul style="list-style-type: none"> Ditshwantsho tse di bonwang; Dithalo, sekao, tioriso ya mebala le dipopego <p>DBE Bukatiro: Tirwana 1 tsebe.. 4</p> <p>(Dipaterone tsa dipalo di golagangwe le go bala) Kopolola, atolosa le tthaloso Kopolola, atolosa le go tthalosa thulaganyo ya dipalo tse di bonolo bonnye go fitlha go 10</p>	<p>Dipaterone, tioriso le Alejebera Dipaterone tsa jeometeri</p> <p>Kopolola le go ataloso Kopolola le go atolosa dipaterone tse di bonolo o dirisa Didiriswa tse di bonwang Dithalo, sekao, tioriso ya mebala le dipopego</p> <p>DBE Bukatiro: Tirwana 1 tsebe 5</p>	<p>Dipaterone, tioriso le Alejebera Dipaterone tsa dipalo di (golagangwe le go bala) Thulaganyo e tshwanetse go bontsha go bala go ya kwa pele le go ya kwa morago mo: Balela kwa pele ka: • Bongwe go tswa mo palong nngwe le nngwe e e mo gare ga 1 le 15</p> <p>DBE Bukatiro: Tirwana 3 tsebe 6</p>			<p>Dipaterone, tioriso le Alejebera</p> <ul style="list-style-type: none"> Dipaterone tsa dipalo Kopolola, atolosa le go tthalosa tatelano e e bonolo ya dipalo go fitlha go 20 Rulaganya le go balela-pele le go balela morago ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 0 go fitlha ka 20 <p>Golaganya mmogo le Dipalo, Diopereishene Le Dikgolagano</p>	<p>Dipaterone, tioriso le Alejebera</p> <ul style="list-style-type: none"> Dipaterone tsa dipalo Kopolola, atolosa le go tthalosa tatelano e e bonolo ya dipalo go fitlha go 20 Rulaganya le go balela-pele le go balela morago ka palo nngwe le nngwe e e mo magareng ga 0 go fitlha ka 20 <p>Golaganya mmogo le Dipalo, Diopereishene Le Dikgolagano</p>	
	<p>Boalo le Popego Maemo, kitsiso le dipono Puo ka ga maemo a didiriswa Tlhalosa maemo a sediriswa se le sengwe mabapi le sediriswa se sengwe, sekao, kwa godimo, kwa tlase</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhakoretharo (3-D) Lemoga le go neela leina la didiriswa tsa tekanotlhakoretharo (3-D) mo 	<p>Boalo le Popego Maemo, kitsiso le dipono Tlhalosa maemo a sediriswa se le sengwe mabapi le sediriswa se sengwe, sekao fa pele ga, fa morago,</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhakoretharo (3-D) Lemoga le go neela leina la didiriswa tsa tekanotlhakoretharo (3-D) mo 	<p>Boalo le Popego Maemo, kitsiso le dipono Tlhalosa maemo a sediriswa se le sengwe mabapi le sediriswa se sengwe, sekao fa molemeng, fa mojeng, kwa godimo, kwa tlase, go bapa le.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhakoretharo (3-D) Lemoga le go neela leina la didiriswa tsa tekanotlhakoretharo (3-D) mo 							

2021 LENAANE LA THUTO LA NGWAGA LA DIPALO

Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1(3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9(4 malatsi)	Beke 10(3malatsi)
			phaphosing - Dipopego tsa bolo • - Dipopego tsa mabokoso • Tihalosa, tthaola le go bapisa didiriswa tsa tekatekano tlhakoretharo go ya ka: bogolo mmala •	mo phaphosing Dipopego tsa bolo • Dipopego tsa mabokoso • Tihalosa, tthaola le go bapisa didiriswa tsa tekatekano tlhakoretharo go ya ka: bogolo mmala •	phaphosing dipopego tsa bolo dipopego tsa mabokoso • Tihalosa, tthaola le go bapisa didiriswa tsa tekatekano tlhakoretharo go ya ka: bogolo mmala •					
		TEKANYO Nako • Tsamao ya nako • Bapisa boleele jwa nako o dirisa puo, sekao, leele, khutshwane, bonako, bonya. • Rulaganya ditiragalo o dirisa puo, jaaka maabane, gompieno le ka moso. Bua ka ga nako Tlotla ka ga go tsamaya ga nako Bua ka ga nako • Dirisa puo go tthalosa fa sengwe se diragala, sekao, mosong, thapama, bosigo, phakela, lotlatlana • • Neela matsatsi a beke ka tatelano. •	TEKANYO Nako • Tsamao ya nako Bapisa boleele jwa nako o dirisa puo, sekao, leele, khutshwane, bonako, bonya. •Rulaganya ditiragalo o dirisa puo, jaaka'maabane', 'gompieno' le 'ka moso'. Bua ka ga nako Tlotla ka ga go tsamaya ga nako Bua ka ga nako Dirisa puo go tthalosa fa sengwe se diragala, sekao, mosong, thapama, bosigo, phakela, lotlatlana • Kwala matsatsi a botsalo mo khalentareng.	TEKANYO Nako • Tsamao ya nako. Bua ka ga nako Dirisa puo go tthalosa fa sengwe se diragala, sekao, mosong, thapama, bosigo, phakela, lotlatlana Neela matsatsi a beke ka tatelano.	TEKANYO Nako • Tsamao ya nako. Bua ka ga nako • Dirisa puo go tthalosa fa sengwe se diragala, sekao, mosong, thapama, bosigo, phakela, lotlatlana • • Neela matsatsi a beke le dikgwedi tsa ngwaga ka tatelano.	TEKANYO Nako Tsamao ya nako •Bapisa boleele jwa nako o dirisa puo, sekao, leele, khutshwane, bonako, bonya. Bua ka ga nako (go golagangwe le Tshedimotsetso Kwala matsatsi a botsalo mo khalentareng. Boima / Bokete Go lekanya go go sa tthomamang • Fopholetsa, lekanya, bapisa, rulaganya le go kwala mothamo wa dikgamelo o dirisa diyuniti tse di sa tthomamang, sekao dikopi le maswana. • Dirisa puo go bapisa jaaka: ntsi thata, nnye go, tletse le lolea	TEKANYO Nako Tsamao ya nako • Rulaganya ditiragalo o dirisa puo, jaaka'maabane', 'gompieno' le 'ka moso'. Bua ka ga nako Dirisa puo go tthalosa fa sengwe se diragala, sekao, mosong, thapama, bosigo, phakela, lotlatlana Boima / Bokete go lekanya go go sa tthomamang • Fopholetsa, lekanya, bapisa, rulaganya le go kwala mothamo wa dikgamelo o dirisa diyuniti tse di sa tthomamang, sekao dikopi le maswana. • Dirisa puo go bapisa jaaka: ntsi thata, nnye go, tletse le lolea	TEKANYO Nako Tsamao ya nako Bua ka ga nako Dirisa puo go tthalosa fa sengwe se diragala, sekao, mosong, thapama, bosigo, phakela, lotlatlana • Bua ka ga nako • Neela matsatsi a beke le dikgwedi tsa ngwaga ka tatelano.		
						GO DIRA KA TSHEDIMOTSETSO YA DIPALO • Kgobokanya le go tthaola didiriswa • Tshwantshisa didiriswa tse di tthaotsweng di bo di kgobokangwa • Buisana le go bega ka ga didiriswa tse di tthaotsweng di kgobokantsweng • Rekota matsatsi a botsalo a phaposi sentle.				
Kitsopele ya bothlokwa		• Tihaloganyo ya dipalo 1-5 • Tlotlofoko ya dipalo: Go feta, kwa tlase ga ; bogolo, nnye • Popegotlhakoret haro 3-D Popego ya bolo	• Tihaloganyo ya dipalo 1-5 • Tlotlofoko ya dipalo: Go feta, kwa tlase ga ; bogolo, nnye • Popegotlhakoret haro 3-D Popego ya bolo (bolo) Lebokose (porisemo) • Malatsi a beke	• Bala dibaga/ dithusathuto tse di angwang go fitlha go 10 • Tlotlofoko ya dipalo: • Tonna go le bonnye go go • pele, morago, mo gare	• Bala dibaga/ dithusathuto tse di angwang go fitlha go 10 • Tlotlofoko ya dipalo: • Tonna go le bonnye go pele, morago, mo gare • Popegotlhakoret haro 3-D Popego ya bolo (bolo) Lebokose (porisemo) • Kgangkhutswe ya 3	• Bala dibaga/ dithusathuto tse di angwang go fitlha go 20 • pele, morago, mo gare • Kgangkhutswe ya 3 • Popegotlhakoret haro 3-D Popego ya bolo (bolo)	• Bala dibaga/ dithusathuto tse di angwang go fitlha go 20 • Leba ditatelano: ya nttha go ya boraro, pele, morago, mo gare • Kgangkhutswe ya 4 • malatsi a beke	• Bala dibaga/ dithusathuto tse di angwang go fitlha go 20 • Lebaditatelano Ya nttha go ya borataro Baya didiriswa mo moleng/molapalo • Kgangkhutswe ya malatsi a beke	• Bala dibaga/ dithusathuto tse di angwang go fitlha go 20 • Lebaditatelano Ya nttha go ya borataro Baya didiriswa mo moleng/molapalo • Kgangkhutswe ya malatsi a beke	

2021 LENAANE LA THUTO LA NGWAGA LA DIPALO

Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1(3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9(4 malatsi)	Beke 10(3malatsi)
		(bolo) Lebokose (porisemo) • Malatsi a beke.	• Dikgwedi tsa ngwaga.	• mebala • malatsi a beke • maemo • molemeng , mojeng • Ikatiso kgolagano ya dipalo tse di fitlhang go 3	• malatsi a beke • Baya didiriswa mo moleng/molapalo	Lebokose (porisemo) • malatsi a beke • Baya didiriswa mo moleng go tloga ka ya nthla go ya go ya lesome kgotsa ya nthla go fitlha ka ya bofelo /molapalo • Tlotlofoko ya dipalo: • Boima le bofelo	• Baya didiriswa mo moleng/molapalo	• Story of 4 • malatsi a beke		
Didiriswa le dithusa thuto tse dingwe. (ntle le kaedi) go nolofatsa go ithuta <i>Leba tsebe 16 mo bukeng ya CAPS go bona dintlha tse di ngwe</i>		• Dipadisai • Letlhomeso le legolo(foraimo)la go bala • Karata ya maemo a bosa • Pousetara ya 1-100 • Gerete ya dipalo tsa go bala • Melapalo e e farologaneng • Setlpha sa dikarata tsa dipalo • • Khalentara ya ngwaga e Buka ya ditirwana ya DBE: Tirwana 4, 5, 7, 9, 27	• Dipadisi • Letlhomeso le legolo(foraimo)la go bala • Karata ya maemo a bosa • Pousetara ya 1-100 • Gerete ya dipalo tsa go bala • Melapalo e e farologaneng • Setlpha sa dikarata tsa dipalo • • Khalentara ya ngwaga e Buka ya ditirwana ya DBE: Tirwana 10, 12, 13, 23, 32.	• Dipadisi • Letlhomeso le legolo(foraimo)la go bala • Karata ya maemo a bosa • Pousetara ya 1-100 • Gerete ya dipalo tsa go bala • • Melapalo e e farologaneng • Sete ya dikarata tsa dipalo • • Khalentara ya ngwaga e Buka ya ditirwana ya DBE: Tirwana 1, 11, 23, 32.	• Dipadisi • Letlhomeso le legolo(foraimo)la go bala • Karata ya maemo a bosa • Pousetara ya 1-100 • Gerete ya dipalo tsa go bala • Melapalo e e farologaneng • Sete ya dikarata tsa dipalo • • Khalentara ya ngwaga e Buka ya ditirwana ya DBE: Tirwana 2, 6, 14, 24a, 24b.	Dipadisa Letlhomeso le legolo(foraimo)la go bala Karata ya maemo a bosa Pousetara ya 1-100 Gerete ya dipalo tsa go bala • Melapalo e e farologaneng Sete ya dikarata tsa dipalo Khalentara ya ngwaga e Buka ya ditirwana ya DBE: Tirwana 15, 16, 24b.	• Dipadisa • Letlhomeso le legolo(foraimo)la go bala • Karata ya maemo a bosa • Pousetara ya 1-100 • Gerete ya dipalo tsa go bala • • Melapalo e e farologaneng • Sete ya dikarata tsa dipalo • • Khalentara ya ngwaga e Buka ya ditirwana ya DBE: Tirwana 5, 17, 18, 19, 28	• Dipadisa • Letlhomeso le legolo(foraimo)la go bala • Karata ya maemo a bosa • Pousetara ya 1-100 • Gerete ya dipalo tsa go bala • • Melapalo e e farologaneng • Sete ya dikarata tsa dipalo • • Khalentara ya ngwaga e Buka ya ditirwana ya DBE: Tirwana 6, 20, 25, 29	Dipadisa Letlhomeso le legolo(foraimo)la go bala Karata ya maemo a bosa Pousetara ya 1-100 Gerete ya dipalo tsa go bala • Melapalo e e farologaneng Sete ya dikarata tsa dipalo • Khalentara ya ngwaga e Buka ya ditirwana ya DBE: Tirwana 21, 22, 25, 29	Dipadisa Letlhomeso le legolo(foraimo)la go bala Karata ya maemo a bosa Pousetara ya 1-100 Gerete ya dipalo tsa go bala • Melapalo e e farologaneng Sete ya dikarata tsa dipalo •Khalentara ya ngwaga e Buka ya ditirwana ya DBE: Tirwana 21, 22, 29.
Tlhatlhobo e e sa tlhomamang	Tlhatlhoba jaaka dikgono le dikgopolo tse di fa godimo									
SBA Tlhatlhobo e e tlhomamang	SBA suggested-taken from exemplar booklet			Boalo le Dipopego Tiro ya molomo Tiragatso	Dipaterone, tioriso le Alejebera Tirokwalo	Dipalo Matshwao le Dikgolagano Tiromolomo Tiragatso Tirokwalo (bua , bontsha /dira, kwala)	Tekanyo Tiromolomo le tiragatso	Tshedimosetso Tirokwalo		